




Wo ba no banbo aduru nhyehyee



*aduru a edi kan, **aduru a eto so mmienu, ***aduru a eto so mmiensa

6-wa-1 mu ebo ho ban fi menase kuru, asenasen, nkɔnkɔn, mmubui, Hib ne hepatitis B ho

4-wa-1 mu ebo ho ban fi menase kuru, asenasen, nkɔnkɔn ne mmubui ho

Di wo ba no banbo aduru nhyehyee akyi
na abo ne ho ban afi nyarewa ho

Di bere nhyehyee
yi so se nkaebo a
mfaso wo so



- Mmofrabere mu nyarewa te se ntoburo ne nkankon renya nkcanim
- Saa nyarewa yi betumi ama mmofra ayare kese, na ama wackoda ayaresabea anaa wachyia chaw ahorow won nkwa nna nyinaa mu
- Se wamfa banbo aduru amma wo ba no a ekyere se, wonni ahobammo
- Eho hia se wode banbo aduru ma wo bere ano na ama wabo won ho ban yiye. Ebinom hia bosta aduru akyiri nso
- Hwe wo ba no abofra akwahosan kyerewtho (nhoma kaka no) mu anaa wo ne wo Oduruyefo (GP) no nkasa na hwe se ebi aka mu anaa
- Wobetumi ako so agye banbo nnuru a aka mu no
- Mmofrabere mu banbo nnuru no nyinaa wontua hwee. Bere a mmofra nyin no, wabeye banbo nhyehyee pii ama won, kosi se wabeye mmabun. Wode banbo nnuru no bi ma wo sukuu mu
- Woso banbo nnuru a NHS de ma no hwe yiye de hwe senea ahobammo wom na etu mpon. Nnuru nyinaa betumi de chaw ahorow aba, nanso banbo nnuru ka nea ahobammo wom sen biara no ho
- Nhwehwemu a efi wiase nyinaa kyere se nnuru a wode bo yen ho ban ne ckwan a ahobammo wom sen biara a yebefa so abo yen mma akwahosan ho ban

So wo ba no agye banbo nnuru no nyinaa a ebi
nkaa mu?

Kyerew won din seesei ara wo won Oduruyefo no ho